


Broj: 013-404/17-573/5
Cetinje 18. 09 17 god.



UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

nadzor nad radovima na adaptaciji bivše upravne zgrade "Košute"

Zaključen između:

Prijestonice Cetinje – Direkcije za investicije i razvoj sa sjedištem u Cetinju, ulica Bajova br. 2, PIB: 02005115, broj računa: 540-7751-75, naziv banke: Erste Bank AD Podgorica, koju zastupa Direktor Božidar Božović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

"ING INVEST" D.O.O Danilovgrad sa sjedištem u Danilovgrad, ulica Velizara Škerovića br 1, PIB: 02258633, broj računa: 550-14118-21, naziv banke: Societe generale Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Ilija Radulović (u daljem tekstu: Izvršilac).

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji bivše upravne zgrade "Košute" u cilju prilagođavanja potreba biznis inkubatora, za potrebe Direkcije za investicije i razvoj, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj: 013-404/17-573/2 od 21.08.2017. godine i Odluci o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 013-404/17-573/4 od 23.08.2017. godine i ponudi Izvršioca sa opisom usluga koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, izvršiti u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi br. 013-404/17-584 od 23.08.2017. godine koje čine sastavni dio Ugovora.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, na iznos od 13.500,00 eura, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 13.500,00 €
Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 60 dana od dana dostavljanja fakture na žiro račun 550-14118-21 koji se vodi kod Societe generale Podgorica.

III ROK

Član 4

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, do završetka radova koji su planirani za 90 dana.

IV OBAVEZE-UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da angažuje potreban broj stručnjaka za realizaciju obaveza iz člana 1. ovog Ugovora;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši usluge iz ovog Ugovora;
- da ispostavi fakturu sa pozivom na broj ovog ugovora.

Član 6

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje osobu za kontakt, koordinaciju i eventualne upute tokom izrade i održavanja softvera za potrebe Direkcije za investicije i razvoj Prijestonice Cetinje, koja će biti na raspolaganju, odgovornom licu Izvršioca;
- da će platiti fakturu u skladu sa članom 3. ovog Ugovora;

Naručilac može u pisanoj formi i uz obrazloženje, tokom trajanja ovog Ugovora zahtijevati zamjenu bilo kog lica kog je Izvršilac angažovao na izradi i održavanju softvera za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda. U tom slučaju, a uz prethodnu pisanu saglasnost Naručioca, Izvršilac obezbjeđuje zamjenu drugim licem koje ima uporedivo iskustvo i kvalifikacije. Naručilac ne može neopravdano uskratiti saglasnost.

KAZNA ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA

Član 7

Ukoliko Izvršilac propusti da ispuni obaveze predviđene ovim ugovorom, iz razloga za koje je odgovoran, Naručilac ima pravo da zahtijeva naplatu kazne za slučaj kašnjenja ili neizvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca.

Ukoliko Izvršilac neopravdano kasni sa odazivom ili izradom, Naručilac ima pravo da za svaki kalendarski dan kašnjenja naplati po 1% od ugovorene cijene, ali ne više od ukupno 5% od

cijene koja je predviđena za cjelokupnu realizaciju ovoga ugovora u kom slučaju se ugovor raskida zbog neispunjenja.

Član 8

Izvršilac se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora izvršiti u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora.

SARADNJA UGOVORNIH STRANA

Član 9

Ugovorne strane određuju svoje predstavnike, koji organizuju i koordiniraju aktivnosti Naručioca i Izvršioca i imaju ovlaštenja da odluče o pitanjima koja nastaju u toku trajanja ovog ugovora.

Predstavnici Naručioca:

U komercijalnim i profesionalnim uslovima:

Ime: Božidar Božović

Predstavnici Izvršioca:

U komercijalnim i profesionalnim uslovima:

Ime: Ilija Radulović

Ugovorne strane se obavezuju da saraduju sa predstavnicima i zaposlenima druge Ugovorne strane, a koji su određeni shodno stavu 2 ovog člana Ugovora.

Ugovorne strane obavještavaju jedna drugu uzajamno i bez odlaganja o svim informacijama, činjenicama ili okolnostima koje sprečavaju ili ometaju izvršenje ugovornih obaveza. Takvi podaci obuhvataju i promjene predstavnika.

Ugovorne strane su saglasne da razmjenjuju korespondenciju koja se odnosi na izvršenje ovog ugovora preporučenim ili povratnim vredonosnim pošiljkama, faksom ili e-mailom, i u okviru strogo zatvorenih obezbijeđenih sistema za razmjenu podataka.

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da svi aspekti sadržaja ovog ugovora, u toku izvršavanja ovog ugovora i dvije (2) godine nakon prestanka obavezujućeg dejstva istog, budu tretirani kao povjerljivi i da ni jedna informacija u vezi sa sadržajem Ugovora neće biti otkrivena bez prethodne pismene saglasnosti obje ugovorne strane, osim ukoliko je to potrebno za realizaciju Ugovora i informisanje korisnika.

Prije objelodanjivanja bilo kojoj trećoj strani, Ugovorne strane su u obavezi da se dogovore o prirodi, načinu, vremenu i djelokrugu takvog objelodanjivanja.

Ugovorne strane su saglasne da sve međusobno razmijenjene informacije (u daljem tekstu: Informacije) tretiraju kao povjerljive i saglasne su da ne otkriju takve Informacije ni na koji način, u cjelini ili djelimično, osim kako je predviđeno ovim članom ugovora. Druga strana neće koristiti nijednu informaciju osim u vezi sa međusobnim diskusijama i svim transakcijama koje iz tih diskusija proisteknu. Svaka strana će biti odgovorna drugoj strani u pogledu svakog neovlašćenog otkrivanja Informacija.

Bez obzira na odredbe ovog ugovora, Ugovorne strane nemaju nikakvu obavezu čuvanja povjerljivih podataka jedna prema drugoj u vezi sa podacima koji su nabrojani u tekstu koji slijedi:

- I. svaka Informacija koja je već u domenu javnosti ili je objelodanjena na način koji ne krši ovaj član ugovora
- II. svaka Informacija koju je neka treća ovlašćena strana obezbijedila Ugovornim stranama,
- III. ukoliko je strana koja je u posjedu takvih informacija u stanju da dokaže, na način koji je prihvatljiv za sve ugovorne strane, da joj je ta Informacija već bila poznata od ranije.
- IV. svaka Informacija za koju je lice u čijem je posjedu, istu obezbijedilo nezavisno od druge ugovorne strane.
- V. Informacije se mogu prenijeti državnim, pravosudnim ili regulatornim organima vlasti, ukoliko ih isti zatraže na način i pod uslovima propisanim Zakonom.

VIŠA SILA

Član 11

Ukoliko nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza iz ovog Ugovora, obaveze ugovornih strana miruju dok viša sila traje i nijedna ugovorna strana nema pravo na bilo kakvu naknadu zbog neizvršenja obaveze druge strane po ovom osnovu.

Ugovorna strana pogođena višom silom dužna je odmah, pismenim putem, obavijestiti drugu stranu o nestanku, kao i prestanku više sile. U slučaju trajanja više sile duže od 10 (deset) dana, svaka ugovorna strana ima pravo da raskine Ugovor.

Ugovorne strane se ne mogu pozivati na višu silu zbog okolnosti koje su im bile poznate u momentu zaključenja Ugovora i preuzimanju ugovornih obaveza.

Član 12

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na period do završetka radova, koji su planirani za 90 dana.

Ugovor može biti raskinut na sledeći način:

- obostranim sporazumom Ugovornih strana, ili
- jednostrano, sa trenutnim dejstvom, kada druga strana materijalno prekrši ugovor i ne ispravi ili nije sposobna da ispravi takvo kršenje u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana prijema pismenog obavještenja o tome, ili

- odmah u slučaju stupanja na snagu konačnog naloga ovlašćenog državnog organa kojim se opoziva ili osporava obnavljanje licence, ili u slučaju zabrane realizacije predmetnih usluga od strane nadležnih državnih organa
- Ugovor može biti raskinut sa trenutnim dejstvom ako radnje (bilo činjenje ili nečinjenje) obezbijedene od strane Izvođača mogu dovesti do ugrožavanja poslovne reputacije Prijestonice.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13

Nepoštovanje antikorupcijskog pravila iz člana 15 Zakona o javnim nabavkama povlači ništavost ugovora.

VI OSTALE ODREDBE

Član 14

Eventualne nesporazume ugovorne strane rješavaće sporazumno, u suprotnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Član 15

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.


Član 16

Nevažnost bilo koje odredbe ovog ugovora neće uticati na važnost preostalih odredbi istog. Ugovorne strane će zamijeniti te nevažeće odredbe sa validnim odredbama koje su najbliže namjeri ugovornih strana.

Član 17

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornu stranu.

NARUČILAC
PRIJESTONICA CETINJE
Direkcija za investicije i razvoj
Božidar Božović



IZVRŠILAC
"ING INVEST" DOO
Izvršni direktor
Ilija Radulović

1413




Spagena: Hristina & Zvezdika